ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:	ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެއްގަމު ދަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު:	38/2023/W-017
އިޢުލާން ނަންބަރު:	(IUL)38-AD/38/2023/242
އިޢުލާން ތާރީޚް:	11 ޖޫން 2023

ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ:

ތަން:	އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޕީ.އޭކޮމްޕްލެކްސް، ހިލާލީމަގު، މާލެ.
ތާރީޚް:	21 ޖޫން 2023 (ބުދަ)
ގަޑި	14:30

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު

1. **ތައާރަފު**

މި ކަރުދާހުގައި ހިމެނޭނީ ގެންނަން ބޭނުންވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ މައުލޫމާތާއި، ބީލަން ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތަކާއި، ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދެވެ.

2. **ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް**

މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ، ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަކަށެވެ.

- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.
- ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.
- ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.
- އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.
- މީގެ އިތުރުން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17 ވަނަ ބާބުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ސަޕްލަޔަރސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް ވުން.
- އަދި، މި ބީލަންކަރުދާހުގެ އެނެކްސް 2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށްވުން.

މި ބީލަމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ މަތީންނެވެ.

3. **ބީލަމާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން**

ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތެއް ވާނަމަ ފޮނުއްވާނީ، މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި tender@elections.gov.mv މި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. އަދި ގުޅުއްވާނީ 3004461 ނުވަތަ 3004428 އަށެވެ.

4. **ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން**

4.1 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ބަސް:- ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިނގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

4.2 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ:- މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޖީއެސްޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ.

4.3 ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު:- ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 120 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

4.4 ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފުޙާއެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮއިއާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު އަދި ހުރިހާ ސަފުހާއެއްގައި ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހަންވާނެއެވެ.

5. ބީލަން ހުށަހެޅުން

5.1 ބީލަން ހުށަހަޅަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންޓެކްޓް ހުށަހަޅާ ބީލަމެއްކަން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

5.2 ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާ މުދަލެއް / ޚިދުމަތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައި އަގުގެ ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

5.3 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކަނޑާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ބީލަން ހުޅުވުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަނޑަވަޅު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

5.4 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ބީލަމާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރެވޭ މިފަދަ ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޒިޔާރަތް ފޯނު ނުވަތަ އީމެއިލް އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅީ އެންމެ ބީލަމެކެވެ.

5.5 މިބީލަމާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެމެންޑްމަންޓް ދޫކުރާނަމަ އެ އެމެންޑްމަންޓް މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.

5.6 އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް/މަސައްކަތް ހޯދުމަށް، މި އިދާރާއިން ބޭނުން ނުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމަށްހުށަހެޅި ބީލަންތައް ބާތިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ބީލަންތައް ބާތިލް ކުރެވިއްޖެނަމަ ބީލަންފޮތިނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ.

6. ބީލަން ބާތިލްކުރުން

6.1 މި މާއްދާގެ 6.1.1، 6.1.2، 6.1.3، 6.1.4 އަދި 6.1.5 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމެއް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ އެ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

6.1.1 އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް (އެނެކްސް-3)ގެ ޖަދުވަލު އަގާއި ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން، ބީ.އޯ.ކިއު. ނުވަތަ އަންދާޒީ ހިސާބު) ޖަދުވަލު އަގު ދިމާނުވުން.

6.1.2 އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް (އެނެކްސް-3)ގެ ޖަދުވަލު އަގު އަދި ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު ސާފުކޮށް އެނގެން ނެތުން.

6.1.3 މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް 4 ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން.

6.1.4 އަދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާގެ ސޮއާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު ޖަހަން.

6.1.5 ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަށް، ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 120 ދުވަސް ދީފައިވުން.

7. ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

7.1 އެނެކްސް 4 ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

8. ތަޖުރިބާ ލިޔުން ހުށަހެޅުން

8.1 ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާ ތަންތަނުން ލިޔުން ހުށަހަޅާއިރު މި މާއްދާގެ 8.2.1، 8.2.2، 8.2.3، 8.2.4، 8.2.5 އަދި 8.2.6 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.

8.2.1 ފާއިތުވި 2 އަހަރުގެ ތެރޭގައިކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ލިޔުމެއްކަމުގައިވުން.

8.2.2 މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުމެއްކަމުގައިވުން.

8.2.3 މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމުން ދީފައިވާ ލިޔުމެއްކަމުގައިވުން.

8.2.4 މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަށް، މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއްކަމުގައިވުން.

8.2.5 މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް، ޖުމްލަ އަގު، މުއްދަތު، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚު، ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚު އަދި މަސައްކަތް ނިންމި ތާރީޚު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

8.2.6 އަދި ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔުން ހުށަހަޅާނަމަ، ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގެ އަދަދު އެނެކްސް 3ގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

9. ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމާއި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި ބީލަންވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

9.1 އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ބީލަންތައް ބަލައިގެން، ބީލަންތައް ވަޒަންކޮށް، ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ޝަރުތުތަކާއި ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަމުގެ ބައިތަކަށް މާކްސް ދެވޭނެއެވެ.

9.2 ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.

9.3 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި ބީލަންވެރިންނަށް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭނެއެވެ.

10. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

10.1 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދަރުމަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 10.76 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

11. ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި އެގްރިމެންޓް ބާތިލް ކުރުން

11.1 އެގްރިމެންޓްގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމުނަމަ ދަރުމަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 10.71 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ކަނޑާނެއެވެ.

12. ބިޑަށް އިވެލުއޭޝަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ކްރައިޓީރިއާ އާއި މިންގަނޑުތައް

12.1 ބިޑަށް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތް ހޮވުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2 ބައިން ލިބޭ ޕޮއިންޓް ޖުމްލަކުރުމުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.

ޕޮއިންޓް ދޭނެ ބައިތައް	ޕޮއިންޓް	ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ ތަފްސީލު
އަގު	80	އެންމެދަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ހިސާބު އެކުލަވާލެވޭނެއެވެ. އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ. ބިޑުގެ އަގަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = 80 × (އެންމެ ދަށް އަގު / ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު)
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ	20	މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް މާކްސްދޭނީ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 8 ވަނަ ނަންބަރުގައި ގައިވާގޮތަށް ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ހިސާބު އެކުލަވާލެވޭނެއެވެ. އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ. ތަޖުރިބާއަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = 20 × (ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާ / އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާ)

އެނެކްސް-1 (އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު)

1	އަންދާސީ ހިސާބުގެ މައުލޫމާތު	
1.1	ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:	ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ގެ އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެއްގަމު ދަތުރުތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
1.2	ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު:	38/2023/W-017
1.3	އިއުލާން ނަންބަރު:	(IUL)38-AD/38/2023/242
1.4	އިއުލާން ތާރީޚު:	11 ޖޫން 2023
2	ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު	
2.1	ވިޔަފާރީގެ ނަން:	
2.2	ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު:	
2.3	ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚު:	
2.4	ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް:	
2.5	ފޯނު ނަންބަރު:	
2.6	އީމެއިލް އެޑްރެސް:	
2.7	ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް:	☑
	☐ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ☐ ކުންފުނި ☐ ޕާޓްނަރޝިޕް ☐ ކޯޕަރޭޓިވް	

3	ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މައުލޫމާތު (ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މައުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މައުލޫމާތު)	
#	ނަން	މަޤާމް

4	އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު
	މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ މައުލޫމާތަކީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތެދު މައުލޫމާތެވެ. ސޮއި: ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު:
	ނޯޓް: މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެނެކްސް-2 (މައުލޫމާތު ކަރުދާސް)

1- ތައާރަފު

މިއީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 ގެ އެކި މަސައްކަތްތަކަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ކުރަންޖެހޭ އެއްގަމު ދަތުރުތަކަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ޕިކަޕް ހޯދާ މައުލޫމާތެވެ.

2- ބޭނުންވާ ޕިކަޕް / ތަކެތި / މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު

2.1 ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އާ ގުޅިގެން، މާލޭގައި ކުރަންޖެހޭ އެއްގަމު ދަތުރުތަކަށް ކުރުމަށް 145 ގާޑި/ވޭން ބޭނުންވެއެވެ. މި ޕިކަޕަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީ އެއްވަގުތެއްގައި 145 ގާޑި/ވޭނުގެ ޕިކަޕް ދޫވާން ފަރާތްތަކަކަށްވާންވާނެއެވެ. އަދި ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލޭގައިވެސް ޕިކަޕް ދޫވާން ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

2.2 އާއްމުގޮތެއްގައި ދަތުރުތަކަށް ކުރަންޖެހޭނީ ވޯޓު ނަގާ ދުވަހު އަދި ވޯޓު ނަގާ ނިމި ގުނިގެން އަންނަ ދެ ދުވަހު ހެނދުނު 5:00 ން ރޭގަނޑު 12:00 އާއި ދެމެދުގެ ވަގުތުތަކުގައެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި މިނޫން ގަޑިތަކުގައިވެސް ދަތުރުކުރަން ޖެހެއެވެ.

2.3 ގާޑި ދަތުރުތަކުގައި ޑިއުޓީގައި ތަކެތި އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ. އުފުލަންޖެހޭ ތަކެއްޗަކީ ކަރުދާސް އަލަމާރި ފުރިގަނޑުތަކާއި ވޯޓުފޮށި އަދި ޓެންޓާސް ފަދަ ތަކެއްޗެވެ.

3- ވޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް ޕިކަޕް އަދި ގާޑި/ވޭން ބޭނުންވާ ގަޑީގެ ތަފްސީލު

ބާވަތް	ތާރީޚު	ތަން	15:00ން 23:59 އަށް	ބޭނުންވާ އަދަދު
ޕިކަޕް	08.09.2023	މާލެ	(2 ޓަނަށް ވުރެ ކުޑަ ނޫން)	03
		ހުޅުމާލެ ފޭސް 1	(2 ޓަންނަށްވުރެ ކުޑަ ނޫން)	02
		ހުޅުމާލެ ފޭސް 2	(1.5 ޓަންނަށްވުރެ ކުޑަ ނޫން)	02
		ވިލިމާލެ	(ބޮޑު ޕިކަޕް)	01

ބާވަތް	ތާރީޚު	ތަން	00:00ން 05:00 އަށް	ބޭނުންވާ އަދަދު
ޕިކަޕް	09.09.2023	މާލެ	(2 ޓަނަށް ވުރެ ކުޑަ ނޫން)	05
		ހުޅުމާލެ ފޭސް 1	(2 ޓަންނަށްވުރެ ކުޑަ ނޫން)	03
		ހުޅުމާލެ ފޭސް 2	(1.5 ޓަންނަށްވުރެ ކުޑަ ނޫން)	02
		ވިލިމާލެ	(ބޮޑު ޕިކަޕް)	01

ބާވަތް	ތާރީޚު	ތަން	00:00ން 23:59 އަށް	ބޭނުންވާ އަދަދު
ޕިކަޕް	10.09.2023	މާލެ	(2 ޓަނަށް ވުރެ ކުޑަ ނޫން)	02
	11.09.2023	މާލެ	(2 ޓަނަށް ވުރެ ކުޑަ ނޫން)	06

ބޭނުންވާ ޢަދަދު				ރަށް	ތާރީޚް	ބާވަތް
17:00ން 00:00އަށް	16:00ން 17:00އަށް	8:00ން 16:00އަށް	5:00ން 8:00އަށް			
130	10	10	30	މާލެ	09.09.2023	ކޯޗު/ވޭން
10	-	03	15	ހުޅުމާލެ ފޭސް 1		
10	-	03	10	ހުޅުމާލެ ފޭސް 2		
05	-	01	02	ވިލިމާލެ		
00:00 އިން 06:00 އަށް					10.09.2023	
20				މާލެ		
1				ހުޅުމާލެ		
1				ހުޅުމާލެ ފޭސް 2		
1				ވިލިމާލެ		

-4 މިއަދަދަށް އުނި އިތުރު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

-5 މާލެއަށް ހާއްސަކޮށް ނަގާ ކޯޗު/ވޭން، މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ދެމެދު އަދި މާލެއާއި ހުޅުމާލެ ފޭސް2 ދެމެދު ގެއި ކުރަން ޖެހޭ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވޭން ވާނެއެވެ.

-6 ހުޅުމާލެއަށް ހާއްސަކޮށް ނަގާ ކޯޗު/ވޭން ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާ ދެމެދު ކުރަން ޖެހޭ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވޭން ވާނެއެވެ.

-7 ހުޅުމާލެ ފޭސް2 އަށް ހާއްސަކޮށް ނަގާ ކޯޗު/ވޭން ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އާއި މާލެއާ ދެމެދު ކުރަން ޖެހޭ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވޭން ވާނެއެވެ.

-8 ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 އަށް ހާއްސަކޮށް ނަގާ ކޯޗު/ވޭން ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އާއި ދެމެދު ކުރަން ޖެހޭ ދަތުރު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭން ވާނެއެވެ.

-9 މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިތަކުގައި އިތުރު ވިޔަފާރީގެ ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކުއްލިގޮތަކަށް އަންގަންޖެހިއްޖެ ހާލަތްތަކުގައި، ކޯޗު/ވޭން ފޯނުކޮށްގެން ގެންދެވޭނެ 20 މިނިޓް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ ވަގުތުތަކުގައި ހަމަޖެއްސާ އުޅަނދު އެ ގެއްލަކަށް ދިއުމާ ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސަންވާނެއެވެ.

-10 ދަތުރު ކޮށްދޭ ފަރާތުން ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކަކަށް ވާން.

11- އުޅަނދު ބޭނުންކުރާ ގަޑީގައި ހިނގާ ހަރަދުތައް (ޑީޒަލް، ޕެޓްރޯލް، ކައިރިންބޮއިން، ހަރަދު) ދަތުރު ކޮށްދޭ ފަރާތުން ހަމަޖެއްސުން.

12- އުޅަނދު ދުއްވާ ފަރާތްތަކަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވުން.

13- އަދި ހުށަހަޅާއިރު އުޅަނދަށް އަރުވާ އެއްވެސް މުދަލަކަށް އިތުރަށް ޗާޖު ނުކޮށް ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ހުށަހެޅުން.

14- އުޅަނދު ހަމަޖެއްސަން ދޭ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ފަސޭހައިން ގުޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮތުން.

15- އިންތިޚާބުގައި މަސައްކަތް އާންމުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް، ހަމަޖެއްސާ އުޅަނދު މެދުވެރިކޮށް ނުކުރުން.

16- ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުން މަނާކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް އުޅަނދު މެދުވެރިކޮށް ނުކުރުން.

17- އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގާ ތާރީޚުތަކުގައި ދެވަނަ ބުރާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުން.

18- މިއަދަދުގެ އިތުރަށް ކާބޯ/ފެން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެވަގުތުތަކަށް އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ރޭޓުގައި ދަތުރުކުރަންވާނެއެވެ.

19- މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިތަކުގެ އިތުރުން އުޅަނދާއި ހަމަޖައްސަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ގަޑިއަކަށް އުޅަނދު ހަމަޖެއްސައިދެވޭނެ އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެނެކްސް-3 (އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް)

ބޭނުންވާ ތާރީޚު: 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2023					
ކެޓެގަރީ	ބާވަތް	ތަން	15:00ން 23:59 އަށް	ބޭނުންވާ އަދަދު	ހުށަހަޅާއަދަދު (ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން)
1	ޕިކަޕް	މާލެ	(2 ބަނަރް ފުރެ ކުޑަ ނޫން)	03	
		ހުޅުމާލެ ފޭސް 1	(2 ބަނަރްފުރެ ކުޑަ ނޫން)	02	
		ހުޅުމާލެ ފޭސް 2	(1.5 ބަނަރްފުރެ ކުޑަ ނޫން)	02	
		ވިލިމާލެ	(ބޮޑު ޕިކަޕް)	01	
				ޖުމްލަ އަދަދު	

ބޭނުންވާ ތާރީޚު: 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2023					
ކެޓެގަރީ	ބާވަތް	ތަން	00:00ން 05:00 އަށް	ބޭނުންވާ އަދަދު	ހުށަހަޅާއަދަދު (ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން)
2	ޕިކަޕް	މާލެ	(2 ބަނަރް ފުރެ ކުޑަ ނޫން)	05	
		ހުޅުމާލެ ފޭސް 1	(2 ބަނަރްފުރެ ކުޑަ ނޫން)	03	
		ހުޅުމާލެ ފޭސް 2	(1.5 ބަނަރްފުރެ ކުޑަ ނޫން)	02	
		ވިލިމާލެ	(ބޮޑު ޕިކަޕް)	01	
				ޖުމްލަ އަދަދު	

ބޭނުންވާ ތާރީޚު: 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 އާއި 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2023					
ކެޓެގަރީ	ބާވަތް	ތަން	00:00ން 23:59 އަށް	ބޭނުންވާ އަދަދު	ހުށަހަޅާއަދަދު (ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން)
3	ޕިކަޕް	މާލެ	(2 ބަނަރް ފުރެ ކުޑަ ނޫން)	02	
		މާލެ	(2 ބަނަރް ފުރެ ކުޑަ ނޫން)	06	
				ޖުމްލަ އަދަދު	

ބޭނުންވާ ތާރީޚް: 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2023							
ކެޓަގަރީ	ބާވަތް	ތަން	ބޭނުންވާ އަދަދު				ހުށަހަޅާ އަގު (ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން)
			5:00ން 8:00އަށް	8:00ން 16:00އަށް	16:00ން 17:00އަށް	17:00ން 00:00އަށް	
4	ކާރު/ވޭން	މާލެ	30	10	10	130	
		ހުޅުމާލެ ފޭސް 1	15	03	-	10	
		ހުޅުމާލެ ފޭސް 2	10	03	-	10	
		ވިލިމާލެ	02	01	-	05	
ޖުމްލަ އަގު							

ބޭނުންވާ ތާރީޚް: 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2023				
ކެޓަގަރީ	ބާވަތް	ތަން	ބޭނުންވާ އަދަދު	ހުށަހަޅާ އަގު (ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން)
			00:00 އިން 06:00 އަށް	
5	ކާރު/ވޭން	މާލެ	20	
		ހުޅުމާލެ ފޭސް 1	1	
		ހުޅުމާލެ ފޭސް 2	1	
		ވިލިމާލެ	1	
ޖުމްލަ އަގު				
ކެޓަގަރީ 1،2،3،4 އަދި 5 ގެ ޖުމްލަ އަގު				
އިތުރު ދަތުރުއެއްގައި ކާރު/ވޭން ހަމަޖައްސަން ޖެހިއްޖެނަމަ (ގަޑިއިރަކަށް)				
އިތުރު ދަތުރުއެއްގައި 2 ބަނދަރުތަކު ކުރެވޭނެ ފިޔަވައި ހަމަޖައްސަން ޖެހިއްޖެނަމަ (ގަޑިއިރަކަށް)				

މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު (ހުށަހަޅާނަމަ):	
ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު:	

އެނެކްސް-4 (ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި އަދި ޗެކްލިސްޓް)

ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ✔ ފާހަގަ ޖައްސަވާ.	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީލަން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.	#
	✔	ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ޕްރޮފައިލް	1
	✔	ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޮޓޭޝަން، ބީ.އޯ.ކިޔު. ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު)	2
	✔	ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓިވް ސޯސައިޓީ/އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ	3
	✔	ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ	4
	✔	ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓް (2 މަސްދުވަހުގެ) ތާރީޚު ފާސްނުވާ ބިޑު ހުށަހަޅަން އޮންނަ ދުވަހާ ހަމައަށް.	5
	✗	ބޭންކް ގެރެންޓީ	6
	✔	އެނެކްސް 1 ގައިވާ، ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ މައުލޫމާތު ފުރި (ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ނުވަތަ އެފޯމުން އައްޔަން ކުރާ ފޯމުގެ ސޮއާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު ޖެހުން)	7
	✔	އެނެކްސް 3 ގައިވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް	8

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ✔ ފާހަގަ ޖައްސަވާ.	ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަން
	ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު މަދުވެގެން 120 ދުވަސް އޮތުން
	އަގު ހުށަހަޅާ ކޮޕީތަކުގައި ބީލަން ފޯމުގެ ސޮއާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު ޖެހުން
	އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް (އެނެކްސް-3)ގެ ޖުމްލަ އަގު ލިޔުމުން

އެނެކްސް-5 (ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް)

#	ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޕްރޮކިއުރކުރި ތަކެތީގެ ތަފްސީލު	ތަކެތި/މަސައްކަތް ޕްރޮކިއުރކުރި ފަރާތް	ތަކެތި/މަސައްކަތް ޕްރޮކިއުރކުރި އަހަރު	ތަކެތި/މަސައްކަތުގެ އަގު